

Sigida 15

Wololabanaw

Wololabana dɔw sababu ye bana wərew ye walima faritanabanaw, minnu be bɔ wolo dɔrɔn na, i n'a fɔ kaba ani goro. Wololabana dɔw ye bana wərew taamasijew ye minnu be bɔ farikolo fan bee la, i n'a fɔ jɔni walima balodese. Kurukuru ni joli dɔw fana ye bana jugu dɔw taamasijew ye, i n'a fɔ sɔgɔsɔgɔnije, danna, kuna walima sidabana.

Nin sigida in kɔnɔ, an bena kuma wololabanaw dɔrɔn de kan minnu lakodɔnnen don kɔsebe. A dɔw bɔlen don jɔgɔn fe, o be a to a ka gelén ka u dɔn ka bɔ jɔgɔn na. Fana, u sɔrɔsababuw ni u furakecogow te kelen ye.

Ni wololabana juguman be aw la, furakeli teka fen ne min na, aw ye taa dɔgɔtɔrɔso la.

Farikolo saniyali be se ka wololabana caman bali. Aw be aw jija ka to ka aw ko ni ji sanuman ni kolisafine ye don o don. Ni aw wolo beka ja kojugu, aw be dɔ bɔ safinelakoli la. Aw be to ka aw mu ni giliserini walima jiridentulu ye, aw kolen kɔ. Aw be fini ferelenw don mana te minnu na.

1 Wololabanaw furakecogo jumanw



Hali ni wololabanaw furakecogo kerenkerennenw be yen, furakeli suguya wərew be yen minnu be nin bana ninnu caman furake.

Furakecogo 1 lo

Ni bana be wolo yɔrɔ min na, ni o ka kalan, dimi be a la, aw be finimugu su jikalan na, ka o da a la.

Furakecogo 2 nan

Ni a yɔrɔ be aw ŋɛŋɛ, a be aw jenjeni walima a ji be bɔ, aw be a saniya, aw be finimugu dɔ sujisuma na, ka o da a la.



1.1 Furakcogo 1 lɔ (a nɛfɔlen ka a walawala)

Bana bε wolo yɔrɔ min na, ni o yɔrɔ beka juguya, i n'a fɔ:

- ka bilen
- ka funu
- ka a dimi
- ka a yɔrɔ kalaya ka temε fari yɔrɔ tɔw kan
- ka nε ta



Aw bε nin waleya ninnu ke:

- ◆ aw bε bolo walima sen kɔrɔta fen dɔ sanfe walasa a ka lafiya,
- ◆ aw bε finimugu kalaman da la,
- ◆ aw bε banakisefagalān ta.




Ni a ye genegene bila aw la walima ni sanfela bilenna, walima ni joli kasa ka go, o te taamasijε numan ye. Aw ye aw teliya ka taa dɔgɔtɔrɔso la.

1.2 Furakcogo 2 nan (a nɛfɔlen ka a walawala)

Ni dimimayɔrɔ kurukurulen don, ne bε a la, a bε a tigi jenjeni, ka a nɛnɛ walima ni a jalen don, aw bε nin waleya ninnu ke:

- ◆ Aw bε winegiri ke jisuma na, ka finimugu su o la, ka tila ka o da a yɔrɔ la (aw bε dumunikekutu nɛ 2 winegiri ke ji litiri 1 jiwołłokɔlen na).
- ◆ Ni joli nɔgɔyara dɔɔni, ko a te ne bɔ tugu, a yɔrɔ ye wolo kura da: aw bε ji ke puturu la ka o da a yɔrɔ la.
- ◆ Ni a joli nɔgɔyara kɔsebe, wolo kura bε ja, ka a kologelleya, aw bε jiridentulu mu a la (situlu, tentulu walima tulu tobilen siminen).



Jiridentulu


Furakcogo 3 nan

Ni fariyoro be deli ka bila tile la, aw be a datugu tile kana a soro.




Furakcogo 4 nan

Ni a yoro be deli ka datugu, aw be a bo ka bila a ka miniti 20 ke tile koro, sijne 2 ka se sijne 3 ma tile kono.





1.3 Finimugu kalaman dacogo

1. Aw be ji kalaya ka a bila ka suman dconi, fo ka a ke aw bolo ka se ka don a la.
2. Aw be finimugu jelen do da joggon na, min ka bon ni yoro furaketa ye dconi, aw be o su jikalan in na, ka a bisi ka a ja.
3. Aw be o da yoro furaketa la.
4. Aw be o datugu ni manaforoko do ye walima fen were min be funteni mara.
5. Aw be soro ka a bee meleke ni sereweti ye walasa funteni ka to a la.
6. Aw be a yoro da fen do sanfe.
7. Ni finimugu sumanna, aw be a su jikalan na tugun ka a da a la.



Nin baara ninnu be ke ka a soro aw bolow saniyalen don, ka u ko ni safine ye ka u tereke ka je.

2 Wololabanaw dōncogo

| Ni aw ye lahalaya ninnu kolosi aw fari la: | Ani ka kε i n'a fo: | I be a soro o ye: | Aw ye seben laje a je |
|---|---|--|---|
|  | Kurukuruw walima joliw, ηεηε be minnu na. U be bo folo bolokoniw ni jøgøn cε, o kø u be bo tege kø kan ka soro ka jensøn fari fan bøe la. |  | Mana 199 |
|  | Kurukuruw walima joliw, ne walima dimi be minnu na; tuma dø la feññenamakinda siyenni. A be se ka genegene bila møgø la. |  | Banaw don minnu 201 sababu ye banakisew ye |
|  | Kurukuruw walima joliw minnu be mada ka tila ka wuli ka u gøleya i n'a fo u bøka ne ta. |  | Foroforo (a sababu 202 ye banakisew ye) |
|  | funenkeniya waatiw, kurukuruw be bo neða la, disi la ani kø la, ne be ke u la tuma døw la. |  | Goro 211 |
|  | Joli møgø dogoyørow la. | ηεηε ni dimi te a la | Danna 237 Banakisø min be soro kafoñøgønya- bana fe. 238 |
| | | dimi ni ne be a la | Danna 403 |

Wololabanaw dōncogo

| | |
|--|---|
| Joli min laminiw be møgø dimi, a be bonya ani ka dunya ka taa a fe. | Funteninafaribosi 311 |
| Joli belebele walima yørø bøsilen | Ni sennajoli børa møgøkøroba la, mønna a ma køneya, a je be fin.  |
| | Faribosi min sababu børa joli bolicogo jugu la 433 jolisiraw fe (sukarodunbana) |
| | Dali kuntaalajan be joli min bila banabagato la.  |
| | Joli min be bo banabagato la ni a 312 dalen mønna |
| | Bololajoliw walima sennajoliw søgøli te digi minnu na.  |
| | kuna 283 |
| | Gosilida min køra joli ye ni a ma søn ka køneya, a mana ke fari fan o fan.  |
| | Gosilida 406 |


| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Ni aw ye lahalaya ninnu kɔ̄bsi aw fari la: | Ani ka kε i n'a fo: | I be a sɔ̄ro o ye: lajε a je | Aw ye sεben lajε a je |
|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|

Wololabanaw dōncogo

| | | | |
|---|--|---|---|
| | Kuruw, dimi bε minnu na, u bε kalaya, ka bonya, ka a yɔ̄rɔ magaya ani a bε ci a yεrε ma tuma dɔ̄ la. |  | Funu walima sumuni 202 |
|  | Denbatigi ka sinnakuru, dimi bε a la ani a bε kalaya. |  | Sindimi (bana min sababu ye banakisε ye), a bε 386 se ka kε sinnakansεri ye |
| kuruw wolo kɔ̄ro | Kuru sin na, min bε bonya ka taa a fe. a ka ca a la dimi te a la a damine na. |  | Kansεri (aw ye gεnεgεnε yɔ̄rɔ lajε) 392 |
| | Kuru kelen walima a caman kungolo la, kan na, walima fari sanfela la (walima fari cεmance la ani worow la) |  | Mara (aw ye gεnεgεnε yɔ̄rɔ lajε) 227 88 |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Gεnεgεnεw bolen kan na, minnu bε ci, ka kεnεya ka ke jolifon ye, ka tila ka bɔ̄ tuguni. |  | Sɔ̄gɔ̄sɔ̄gɔ̄nijε suguya dɔ̄ 309 |
| | worokɔ̄rɔ̄gεnεgεnεw mana nε ta, ka kεnεya ka tila funu tuguni. |  | Kafοjɔ̄gɔ̄nyabana min bε sɔ̄ro et banakisε fe. 343 345 Danna |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
|  | Musokɔ̄nɔma jεda ni a tamaw fan dɔ̄w mana finfin. |  | Kɔ̄nomayafari 403 |
| Fari yɔ̄rɔ dɔ̄w mana finfin | Ni fari yɔ̄rɔ dɔ̄w kεra i n'a fo tile ye u jenijeni, bolow ni senw, kan, ko ani jεda. |  | Balodesεbana 168, 305 ni 459 |
| | Ni kurukuruniw bɔ̄ra fari la walima da kɔ̄no minnu bε bonya ka taa a fe. U bε ke i n'a fo u fununen don. Dimi te u la. |  | Sidabana bε kansεri min lawuli. |

| Ni aw ye lahalaya ninnu kɔ̄bsi aw fari la: | Ani ka kε i n'a fo: | I be a sɔ̄c o ye: | Aw ye sεben lajε a jε |
|---|--|--|--|
| | Denmisenni sen mana funu ka a yɔ̄rɔ dɔ̄w finfin. |  | Balodesebana 208 209 |
| | Ni korikori jεman kεra fari yɔ̄rɔ dɔ̄w la walima ka kε cogoya wεrew ye, jεda la ani fari to la, kεrenkerenneya la denmisenni na. |  | Bugun 302 |
|  | Ni bolow ni senw ni dawolow yɔ̄rɔ dɔ̄w jεra minnu bε bilen walima ka kε bulama ye a damine na. | | 306 |
| Fari yɔ̄rɔ dɔ̄w jejelen don |  | u taamasijε tε dɔ̄n a damine na | Faribosi |
| | Ni fari yɔ̄rɔ dɔ̄w bε jεra ka tεme a fan tɔ̄w kan, miselilasogoli tε gan u la. | | Kuna 283 |
| | Ni fari yɔ̄rɔ dɔ̄w kurukurulen don ka u finfin denyereniw tamaw ni fari yɔ̄rɔ jugujugulenma yɔ̄rɔw la |  | Kababilenni 314 |
|  | Ni fari yɔ̄rɔ dɔ̄ fununa, ka a kalaya, dimi bε a la, ni a bεka bonya ka taa a fε |  | Kabafin Kurukuru, 298 ŋεŋεmaw don min bε sɔ̄c banakise fε |
| Fari yɔ̄rɔ dɔ̄w bilennen don | Ni denyereniw worofurance bilennen don |  | Sugune walima funteni ye o yɔ̄rɔw 313 bilen |
| | Ni fari yɔ̄rɔ jugujugulenw bε bilen ka u jεjε, i n'a fo nɔ̄nɔkuruw. |  | Leminero 302 |
| Fari yɔ̄rɔ dɔ̄w kalankalannen don ka u bilen walima ka bugun | Ni fari yɔ̄rɔ dɔ̄w kalankalannen don ka u bilen walima ka a jε lafin, ka a wolo jε ke i n'a fo a bε mεnεmεnε, ni u basigilen don; kεrenkerenneya la nɔ̄nɔnw ni kunberew la. |  | Korosakorosa (walima sogɔ̄sogɔ̄nijε tuma 315 dɔ̄ la) |

| | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------------|
| Ni aw ye lahalaya ninnu kɔ̄bsi aw fari la: | Ani ka kε i n'a fo: | I be a sɔ̄cɔ o ye: sεben lajε a jε | Aw ye sεben lajε a jε |
|--|---------------------|--|-----------------------------|

Wololabanaw dɔ̄ncogo

| | | | |
|-------|---|--|---|
| Gorow | Goro gansanw. Goro kubabaw (ka tεmε santimetiri 1 kan) minnu ka teli ka bo senw na. |   | Goromisenni caman (bana min sababu ye banakisε ye) 306 |
| | Goromisenni cεya la, musoya walima banakötää yorɔ̄ la. |  | Wololasɔ̄gɔ̄sɔ̄gɔ̄nij ε sugu dɔ̄ don 309 |
| | Goromisenni dimimanw fari fan wεrew la. | | Dogoyɔ̄rlagoro |
| | | | Tarani |

Wololabanaw dɔ̄ncogo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koriw (Kurukuruniw minnu tonnen don walima u kεrew bilennen don, tuma dɔ̄ la u sanfela bε jε) | korimisenni minnu bε bonya anি ka ηεjε kε u la |  | Kaba (banakisε ye bana min sababu ye) 302 |
| | Kori belebelew, ηεjε tε minnu bε ni u bε ji bo. |  | Danna (min juguyara ka ban) 344 |
| | Kori belebelew minnu cεmance fununen don, dimi tε u la. |  | Kuna 283 |
| | Korimisenni, wo bε minnu cεmance la, tamaw la, nu na ani kankala la. |  | Wololakansεri 309 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---|------------------|
| Fari fan dɔ̄ bilenbilennen | Ni fari fan dɔ̄ bilenbilennen don ηεjεba bε minnu na, u bε bo ka tila ka tunu yorɔ̄ni kelen. |  | Faritanabana 300 |
|-------------------------------|--|---|------------------|

| Ni aw ye lahalaya ninnu kɔ̄bsi aw fari la: | Ani ka kε i n'a fo: | I be a soro o ye: | Aw ye sεben lajε a jε |
|---|--|---|---|
| Kurukuruw | Kurukuruw minnu bilenbilennen don ni ηεŋε bε u la. |  | Dermatite de contact (like poison ivy or sumac) |
|  | Ni kurukuruniw bε fari fan bεε la, minnu bε fari kalaya. |  | ηεŋεsababumaw (i n'a fo bagasabali, fogonfogoni korοŋεŋε, ziradenηεŋε ani kοŋεŋε) |
|  | Fari yoro dō bε kalankalan ka kurukuruw ni dimi kε a la. Tuma dō la u bε jenseŋ walima ka ton ηοgοn kan. |  | Kulenzo 468 |
|  | Fari yoro dō bε kalankalan ka bugun da walima ka fin, a kasa ka go ani bε kurukuru ka bonya ka taa a fe. |  | Kaba 301 |
| | | | Logologo (bana min bε soro banakise fe, bana jugumanba) 310 |

Wololabanaw dɔ̄ncogo

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| Kurukurumisenniw fari fan bεε la, farigan bε minnu senkɔ̄ro | Ni denmisenni banana, ka kurukuruniw ke a fari fan bεε la. |  | Noni 469 |
| | farigan daminenen ko tile damadow, kurukuruniw bε bο a fari fan bεε la, a tigi ka bana bε juguya. |  | Tifoyidi 279 |

3 Maja

Wololabana don min ka ca, kerenkerenyala denmisenw na. Tuma dɔw la, a bɛ duden bɛe mine nɔgɔnfɛ. Kisəkisiṇi w bɔ, u bɛ mɔgo ḥejɛ, a ka ca la o be ke sufɛ. O kisəkisiṇi w ka teli ka bɔ:



Bolokoni w ni nɔgɔn cɛ
Tegɛkɔ kan
Cɛkisɛ la
Dogoyɔrɔw la
Senkoni w ni nɔgɔn cɛ
A ka ca a la, a tɛ bɔ kungolo ni
nɛda la fo ni a kera denmisenw
ye.



Kisəmiseni minnu bɛ bɔ denmiseni w
dogoyɔrɔ la ni u bɛ mɔgo ḥejɛ, olu
caman sababbu ye maya ye.



Maya sababu ye fənjenamani w ye minnu bɛ don mɔgo wolo kɔrɔ. Ni mɔgo bɛ a yere siyɛn, kisəkisiṇi w bɛ ne ta ani ka genegene bila mɔgo la walima ka farigan bila mɔgo la.

Maya kɛko fɔlɔ ka mɔgo minɛ, a bɛ se ka dɔgɔkun 2 ke ka se dɔgɔkun 6 ma sani a taamasijenw ka ye. Nka ni a delila ka mɔgo min minɛ, a taamasijenw bɛ ye o tigi la tile 1 walima tile 4 kɔnɔ.

3.1 A furakɛcogɔ

- Ni maya bɔra mɔgo kelen na denbaya la, duden bɛe ka kan ka furakɛ. Kafojɔgɔnyaw kɔfɛ aw kan ka aw yere furakɛ.
- Ka jeyä matarafa. K'i ko ani ka donfiniw falen don o don.
- Ka finiw, daraw, birifini w ni debenw ko ka u fensen tile kɔrɔ walima ka u bila jiwulilen na.
- Aw bɛ baganw labɔ du kɔnɔ
- Aw bɛ aw ko ka je ni safine ye. Aw bɛ tulu mu permethrin (permethrin) bɛ tulu min na. (E limite, aw ye seben ne 372 laje). Aw bɛ tulu in mu aw fari fan bɛe la fo ka bɔ aw nɛda la fo ni o y'a sɔrɔ maya bɔlen don nɛda la. Aw bɛ a to fo leri 10 walima leri 14 sani aw ka aw ko. Furakeli kɔfɛ, aw bɛ fini jelenw don ani ka da dara jelenw kan. Aw bɛ segin furakeli kan dɔgɔkun 1 kɔfɛ.
- Aw kana tulu mu fenjenamafagal (lindane) bɛ sɔrɔ tulu min na barisa lindani ye pɔɔni ye.

- Ni aw tē se ka perimetirini sōrō, aw bē se ka korotamitōni (crotamiton) (Eurax, crotan) lajē; nka, aw kana a mu denmisenw na minnu si tē san 3 bō.
- Walima aw bē kiribi ni bagantulu pagaminen, mutulu dō mu. Aw bē kiribi dōoni pagami tulu caman na. Aw kana a mu denmisenw na minnu tē san 1 bō. aw bē a mu aw fari fan bēe (fo ni a bōra aw jēda la) sjē 3 don o don fo ka se tile 3 ma. Ni a muni ye kurukuruw juguya walima ka faritanabana were bila aw la, aw bē a jo (aw ye sēben jē 166 lajē).
- Ni o furasi ma foyi jē, aw bē se ka iwerimēkitini (ivermectin) dō ke a la (aw ye sēben jē 377 lajē), aw bē se ka segin o kan tile 10 walima tile 14 kōfe. Nin furakēcogo de ka jī sidatōw ma.

Jējē ni kisekiseniw bē se ka to sen na fo dōgōkun fila furakeli kōfe. Ni u menna sen na, o bē a jira ko bana seginna kō walima ko furaw ma mako jē. Ni taamasijew ma tunu dōgōkun 2 kōfe, aw bē segin furakeli kan walima aw bē fura sugaya werew lajē. Aw bē aw hakili to yeretangafeerew fana na.

Aw ye aw janto: Ni joli juguyara kojugu fo ka kisekiseniw ke a la (o ka teli ka ke denmisenw na), aw bē fōlō ka ko ni permanganatiji (*permanganate*) ye tile 3 ka se tile 6 ma sani aw ka a furake (aw bē a kise 1bila litiri 1 ji la).

4 Jīmiw ni ngarangaw



U ye suguya 3 ye: Minnu bē don mōgō kun na, fari la ani minnu bē sōrō fari simayōrō bēe la. Jīmiw ni ngarangaw bē jējē, wololabanaw walima

genegene bila mōgō la. Walasa ka aw yere tanga jīmiw ni ngarangaw ma, aw bē saniya matarafa. Aw bē to ka dēbenw, dilanw, daraw, kunkorōdonnanw ni birifiniw bila tile kōrō. Aw bē to ka aw ko ani ka aw kunsigiw kōrōlaw ko ka je. Aw bē to ka denmisenni kungolo lajē. Ni aw ye jīmi walima ngaranga ye denmisen kelen na, aw bē kōn ka denmisen bee furake; ni o tē u bē a yelema jōgōn fe. A bē denmisen min na, aw kana a to o tigi ni denmisen tōw ka si jōgōn kan.

4.1 A furakēcogo

Ni a bē kungolo la walima ni a bē sōrō fari yōrō were la: Aw bē se ka jīmi silatunu ni aw kunsigi koli ye kōsēbē miniti 10 jōgōn safine ni kungolokosafineji la. Aw bē a sananko ka tila ka a pēnē ni kunpejenan ninmisenni dō ye ka jīmiw ni u fanw bēe bō. Aw bē o ke don o don fo ka se dōgōkun 2 ma.

Aw kana kungolokosafineji ke aw kun na, fenjenamafagalān (lindane) bē min na, barisa ale sēge ka ca.



Ni safineji gansanw ma se ka mako jē, piretirini (*pyréthrines*) (RID) walima piremetirini (*perméthrines*) (Nix) bē min na, o bē se ka mako jē, nka ni aw bē o ke, aw bē a kecogo bato. Aw kana a to a ka se aw jē ma, fana aw bē jatemineke ni farikolo bē se ka a kun. Musokōnōma ni denmisen minnu tē san 2 bō, olu man kan ka ke.

Jīmi furakēlen kōfe, aw bē aw jija ka u fan bēe silatunu. Ni aw ye fanw to yen u ka tōrō, jīmi bē segin ka don aw kun na tuguni. Mōgōw ye furakēcogo caman lajē, nka kunpejē matarafali de jōgōn te. Aw bē aw kun pēnē don o don fo dōgōkun 2 walasa jīmiw ni u fanw bēe ka bō kunsigi kōrō.


- ♦ Aw bē to ka tentulu mu aw kunsigi la walasa a ka magaya ka jīmifanw bōli nōgōya. Aw bē a pēnē ni pēnēnimisen ye. Mōgō dōw hakili la ko tetulu, loriyetulu (*le romarin*) walima

yirinikunantulu (o be son ka farinya) olu de ka ni kosebe, nka olu be na ni faritanabana bila dɔw fana ye.

- ♦ Aw be winegiri ke jikalan na ka aw kun ko ni o ye (winegiri hake ni ji hake bee ka kan ka ke 1 ye) ka to fo leri tilance, ka sɔrɔ ka a pepe ni pepejimisen ye.

Ni ngaranga don: Aw be aw ko ni jikalan ye don o don fo tile 10. Ni aw ye aw ko ni jikalan ye, aw be tila ka aw kanka ni safine ye ka aw ko ka je. Aw be aw simayɔrɔ bee pepe ni pepejimisen ye. Ni aw be se, aw be a furake i n'a fo maja. Aw be aw jija aw ka finiw ni aw ka dilan saniyalen ka to waati bee.

5 Dabiw



Dabiw ye fənjənamaniw ye minnu be u dogo matelaw kɔnɔ, dilanw na, sokɔnɔminenw na ani kokow la. U ka teli ka mɔgɔ kin sufelaw de la. U kulu be kinni ke walima u be tugun nɔgɔn nɔfe.

Walasa ka dabiw faga, aw be dilanw ni finiw bila jikalan na, walima ka u yangan tasumafunteni na (funteni min ka ca ni degere 50 ye) fo miniti 20 nɔgɔn. Ni aw be se ka bɔgoje walima bugurije (farafinfenjenamanifagal) sɔrɔ, aw be o funfun dilan kerefelaw la, o be dabiw gen. Aw be se ka dɔ funfun matelaw, liw ni aw siyɔrɔw la. Aw be se ka alikɔli ni finikosafine nagami ji la. Aw be o funfun dabiw dogoyɔrɔ bee la, ka to u ka ja. Aw be o ke sijɛ caman dɔgɔkun 2 kɔnɔ. Piretirini (*pyréthrine*) walima perimetirini (*perméthrine*) (min kofɔra jimiw furakeli la), o fana be se ka mako je. Walasa ka aw yere tanga dabiw ma, aw be to ka dilanw ni matelaw bila tile kɔrɔ.

6 Nperew ni nɔolangarangaw

Banajugu ni muluku caman sababu be bɔ npere ka kinni na. Nka ni a samana ka bɔ ka je leri dama dɔrɔn a ka kinni kɔfɛ, o be ni gelyaw bali. Ni aw bɔra yɔrɔ la npere ka ca yɔrɔ min na, aw be aw fari fan bee laje ka je.

Ni aw bena npere sama ka bɔ aw fari la, aw be a ke cogo bee la a kungolo kana to aw sogo la, barisa o be se ka ke banamisenni dɔ sababu ye. Aw kana npere sama cogosi la ka bɔ. Walasa a kungolo kana to farisogo la:

Ni aw be npere bɔ, aw be a bɔ ni pensi ye. Aw be pensi ke ka mine fo a da yɔrɔ, ka sɔrɔ ka a sama. (Aw kana a kɔnɔbara bisi cogosi la). Aw be a mine ka je ka tila ka a sama dɔoni dɔoni.

Ni aw ye a bɔ, aw kana a ta aw bolo la. Ni aw be a fe ka a faga, aw be se ka a bila tasuma na, aw be se ka alimetí menɛ ka o da a la walima aw be se ka alikɔli bon a kan.



Nperew fitiniw silatunucogo ni maja furakecogo bee ye kelen ye. Walasa ka npere ka kinni dimi ni a neje nɔgɔya, aw be se ka dimimadafuraw ta ani ka fariŋeje furakecogo bato (aw ye seben je 309 laje).

Walasa npere kana aw kin, aw be kiribimugu mu aw fari la sani aw ka taa foro la walima kungo kɔnɔ; kerenerenneny la sen ni bolo tugudaw, cekise ani kamakɔrɔlaw.

6.1 Farigan min be taa ka segin

ɲimiw ni nperew be farigan in bila mɔgɔ la. Farigan be nene kari mɔgɔ la, a kuntaala be taa tile 2 fo tile 7, a be taa ka tila ka segin. Tuma dɔw la, fariganbagato ne be ke nere ye. A be ke mɔgɔw hakili la ko sumaya don, nka kulorokini (*chloroquine*) te se ka a furake, ola a ka jni aw ka taa dɔgɔtɔrɔso la.

A kunbenni: Aw be se ka laso ke koko la ni o be aw bolo (aw ye seben ne 205 laje).

7 Jolimisenni ni kisekiseni nemaw

Farilajolimisenni ka nebo sababu be bo kinnifew ka kinni, jolifɔn, walima neje werew siyenni de la ni sɔni nogɔlen ye.



7.1 A furakecogo

- Aw be folow wuli, ka a yɔrɔ ko ni jikalan ni banakisefagalansafine ye (Dakin). Aw be o ke don o don fo a ka ne ban.
- Ni u dayeelen don ka ban, aw be u to fijne na. Ni jolidabaw don, aw be to ka olu furake.
- Ni joli keredaw bilenna, walima ka kalaya, ni a be farigan walima genegene bila aw la, aw be banakisefagalansafine ta i n'a fo penisilinikise (penicilline) (aw ye seben ne 512 laje) walima silifamidiw (sulfamides) (aw ye seben ne 524 laje)
- Aw kana kisekiseni siyen, o be u juguya ani fana a be se ka u jensen farifan bee la. Aw be denmisenni sɔniw tige ka u surunya, ni o te aw be gan walima soseti don u tege la walasa u kana u yere siyen.
- Nin banamisenni suguyaw yelema ka di; o de la, aw man kan ka a to kisekiseni caman be denmisen min na, o tigi ni denmisen tow ka dorogo jɔgɔn na ka men.



8 Foroforo

Kurukurunibana don min be joliw bo mɔgɔ fari la, kerenereny la denmisenni da keredaw la. Kisekiseni ne be ke i n'a fo nere. Foroforo ka teli ka sɔrɔ jolidaw ni sɔni nogɔlenw fe.

8.1 A furakecogo

- Aw be kisekiseni dayeles ka jolimayɔrɔw ko ni jikalan ni safine ye siŋe 3 walima siŋe 4 don o don.
- Aw be tila ka perimanganati mu a la (seben ne 536) walima banakisefagatulu dɔ, i n'a fo polisiporini (Polysporin) be banakisefagatulu min na.

- Ni jolida ka bon, walima ni farigan be a senkɔrɔ, aw be penisilinikiseta (aw ye seben ne 512 laje).

8.2 Yeretangacogo foroforo ma:

- Aw be farikolo saniyali matarafa. Aw be denmisew ko don o don, ka u lakana ka bɔ dabiw ni kinnifew ka kinni ma. Ka u furake joona ni majia bɔra u la.
- Foroforo be denmisen min na, o man kan ka dorogo (ka tulonke, ka si) tɔw la. Aw be a furakeli damine kabini aw ye a taamasne fɔlɔw ye.



9 Dan

Dan ye bana ye min be sɔrɔ banakise fe. Aw be fɔlɔ ka kuru dɔ kɔlɔsi aw yere la, dimi te min na, a be bonya ani ka jensen dɔɔni dɔɔni. Kuru in be tunu kalo 6 kɔfɛ. Kalo walima san caman temenen kɔfɛ, a be bɔ tuguni, ka jensen, ka tila ka ci. O waati de la a bana ka teli ka yelema mɔgɔ were fe. O taamasinew fana be tunu. Nka ni a ma furake, dan be jensen fari fan bee la san 5 walima san 10 kɔfɛ, ka fine bila kolow ni kolotugubdaw la ani ka geleya werew lase mɔgɔ ma.

9.1 A furakecogo

Hali ni dan banakise be danna kofɔ, ale be sɔrɔ sira werew fe min te kafojɔgɔnya ye. Dan dɔncogo ni a furakecogo bee be ke i n'a fɔ danna ta be ke cogo min na (aw ye seben laje ka a ta a ne 237 ka taa a bila a ne 238 la)



10 Sumuniw ni funuw

Sumuni ye kuru ye min be bɔ mɔgɔ wolo kɔrɔ ka ne ta. A be se ka sɔrɔ banakise donni fe si boyɔrɔ fe. Pikiri keli ni bije tobibali ye, o no be se ka funu. A dimi ka bon kɔsebe; a yɔrɔ keredaw be bilen ka kalaya, farigan ni genegene be se ka don a senkɔrɔ (genegenew be funu)

10.1 A furakecogo

Aw be bandi su jikalan na, ka o da a la sijɛ caman don o don, i n'a fɔ a nefɔlen don cogo min na seben ne 288 na.

- Aw be a to funu ka ci a yere ma. Ni a cira, aw be to ka bandi kalaman da a la. Aw be ne bila a ka bɔ a yere ma, aw kana a bisi, barisa o be a to bana ka jensen.
- Ni a ye farigan walima genegene bila aw la, aw be bakitirimu (Bactrim), penisilini (*pénicilline*) (aw ye seben ne 512 laje) walima eritoromisini (*érytromycine*) (seben ne 519 laje) miligaramu 500 kunu, sijɛ 4 don o don fo tile 7.

11 Fari bilenni ni fariŋɛnɛw (Faritanabanaw)

Dumuni dɔw, fura dɔw ni fen werew be se ka mɔgɔ dɔw fari bilen ani ka a ŋejɛ walima ka ko were bila u la. Tumuwan fana be a ke.

A geleya belebeleba dɔw sababu ye furaw ye, kerenkerenya la penisilini, anpisilini (*ampicilline*) pikiri, tetanɔsi serɔmu, bagakelereserɔmuw ani bolocifura minnu dilannen don ni so farilaji ye.

Yɔrɔw be bilen miniti walima tile dama dɔrɔn pikiri kelen kɔfɛ.

Ni mɔgɔ farilajedon, fari yɔrɔ dɔw be bilen, i n'a fɔ u be se ka jɛya fana, u be bonya i n'a fɔ dondoli kinda; a ŋɛŋɛ ka bon.

Pikiri dɔ kelen kɔ, ni fari yɔrɔ dɔ bilenna walima ni a ye nɔ bila fari la, aw be o fura keli dabila pewu. O be mɔgɔ kisi faritanabana wɛre ma aw ye sɛben je 116 lajɛ).

Sidabanakise be mɔgɔ minnu joli la, olu ka fura tataw be kurukuruniw falen fari la, kerenkerennenya la kotirimɔzazɔli (*cotrimoxazole*) (sɛben je 357) ni newirapini (*nevirapine*) (sɛben je 397). Tuma dɔw la, o kurukuruniw bɔli be se ka bali ni fura dɔɔni tali ye, ka to ka dɔɔni dɔɔni fara a tata kan fo ka se a tata hake yere ma.

11.1 ɻɛŋɛ furakɛcogo

- Aw be aw kojisuma na, ka bandi sumanen walima ka finimugu sujisuma na, ka o da a yɔrɔ la.
- Ni ɻɛŋɛ ka jugu kɔsebe, aw be ɻɛŋefura dɔ ta i n'a fɔ kularifenamini (*clorphénamine*) (sɛben je 563).
- Ni aw ye bandi su gɔmiji la, o be ɻɛŋɛ tige.
- Aw be se ka sumankise dɔ ke jikalan na, ka o sensen, ni a sumana, aw be bandi su o la, ka da a yɔrɔ la.
- Walasa denyereni kana a fari yɔrɔ bilennenw siyen, aw be a sɔniw tige ani ka gan walima sɔseti don a tegew la.



12 Furabulu ni fen minnu be faritanabana bila mɔgɔ la

Jiri dɔw be yen ni mɔgɔ magara u la (i n'a fɔ bagasabali, fogonfogoni korɔjɛŋɛ, ziradenjɛŋɛ ani kɔŋɛŋɛ), olu be se ka faritanabana bila mɔgɔ la i n'a fɔ logologo, jenida walima fari bilenni ɻɛŋɛ be min senkɔrɔ. Tumu dɔw ni fenjenamaniw fana be se ka faritanabana bila mɔgɔ la.

Faritanabana ka teli ka mɔgɔ minnu minɛ, ni olu magara fen dɔw la walima ka u ke u fari la, o be ɻɛŋɛ walima jolimisenni bila u la. Manasamara, tulolanɛgɛ, munitulu suguya dɔw, latikɔlɔn, kolisafine caman ka teli ka faritanabana bila mɔgɔ la.

12.1 A furakɛcogo

Nin faritanabana bee be ban u yere ma ni u sɔrɔsababu ma se fari ma tuguni. Ni aw ye gɔmi (bananku ta) pagami ji la, o be ɻɛŋɛ tige.

Mɔgɔ be se ka asipirini (*aspirine*) walima ɻɛŋefura fana ta. Ni a ɻɛŋɛ ka jugu, aw be tulufariman mu, (*corticoides*) (aw ye sɛben je 370 lajɛ), nka farati be o tulu ninnu na. Aw be a jatemine ni joli te aw la

sani aw ka tulu ninnu mu. Aw kana waatijan ke u muni na. Aw be yoro bananenw saniya waati bee walasa ne kana don u la.

13Kaba



13.1 A taamasijew

Tiri walima no do ni kurukuruni jimaw be bo mogeo ko, a disi, a kan walima a peda la. O kurukuruniw be jeya ka tila ka tunu dogokun 2 walima dogokun 3 kofe. Hali ni kurukuruniw tununa, tuma dow la, dimi be men sen na walima a be taa ka segin.

Nin nparancan sugu be mogow mine, nparancan delila ka minnu mine ka teme. A ka ca a la a man jugu, nka a dimi ka bon tuma dow la; a fana be banajugu dow taamasijew jira, i na fo kanseri walima sidabana (aw ye seben ne 399 laje).

13.2 A furakcogo

- Aw be a yoro siri (datugu) walasa fini kana se a ma.
- Aw be dimimadafuraw ta, i na fo asipirini (*aspirine*).
- Asikulowiri (*Acyclovir*) be se ka kaba bali ka jensen (aw ye seben ne 373 laje)
- Banakisefagalaw te foyi ne ninnu na.

14Sufefarigan, Kaba

Kisekiseniw be bo mogo dawolo la ni farigan be a tigi la walima ni a fanga dogoyalen don.

14.1 A furakcogo

- Aw kana to ka maga a la. Aw be se ka alikoliyide ke aw bolo sani aw ka maga a la.
- Aw kana tulu walima pomati ke a la abada fo ni a bora tulu kerkenkerennenw na minnu dabolen don kaba furakeli kama (nka u da ka gelen).
- Aw be witamini C furaw ta.

15 Banamiseni minnu sababu ye nōgō ye (Kaba)

Kaba bē se ka bō mōgō fari fan bēe la, nka a ca a la u bē ye:

Kun na (kunnakaba) Si te fariyoo minnu na senkōniw ni bolokōniw ce woro furance la
(yōrō nunkulen)



U caman körilen don ani u bē mōgō ñejne kōsebē. Kunnakaba bē se ka bugunbana bila mōgō la ka a kunsigi bōn. Ni nōgō donna wiñcoss kōrō, a bē u mine ka u ja ani ka u fegeya.

15.1 A furakēcogo

- ◆ Ji ni safine. Aw bē aw kungolo walima kabamayōrō ko don o don ji ni safine dōrōn na. A ka fisa aw ka a ko ni banakisefagalansafine (*savon à l'hexachlorophène*) ye.
- ◆ Aw bē aw jija ka a yōrōw jalen to ani ka a bila fijé walima tile la. Aw bē to ka finijukōrōfiniwalima sōsetiw falen, kerénkerennenya la ni u piginna.
- ◆ Aw bē kiribi ni jiridentulu dō pagami ka to ka o mu a yōrō la (aw ye seben je 537 laje).
- ◆ Ni nōgō bē senkōniw, bolokōniw ni jōgōn ce ani worofurance la, aw bē tulu walima puturu kōkōma walima segentan ni funtenintan mu u la (aw ye seben je 371 laje).
- ◆ Ni kunnakaba jugumanba don walima ni banamisen don min sababu ye nōgō ye, ni a bēka bonya walima a teka nōgoya fura kofōlen ninnu kelen kōfē, aw bē giriseyofiliwini (*griséofulvine*) (seben je 371) garamu 1 ta ni baliku don, nka ni denmisew don, olu bē o fura kelen garamu kelen tilance ta don o don. A ka fisa ka fura in ta dōgōkun walima kalo caman kōnō walasa bana in ka ban pewu pewu. Nka, musokōnōmaw man kan ka giriseyofiliwini ta.
- ◆ Tuma caman, kaba bē tunu a yere ma ni denmisēn bēka kōrbaya (san 11 ka se san 14 ma). Ne bēka bō kaba jugumanba minnu na, olu ka kan ka furakē ni bandi sulen ye jikalan kōkōma la. Aw bē kabamayōrō di ka giriseyofiliwini mu a la.



- ♦ Ni sennakaba de be a tigi la: aw be samaraw don, fijé be don samara minnu fe. Aw be se ka u furake ni alikoli iyode ye.

15.2 Mɔgɔ tangacogo banaw ma minnu sababu ye bugun ye:

Kaba suguya bee ani banamisenni werew banakise yelema ka teli. Walasa denmisenni kana u yelema jɔgɔn fe:

- Bana be denmisen min na, o ni denmisen tɔw man kan ka da dilan kelen kan.
- Aw kana a to denmisenni yeredama ka jɔgɔn ka pɛnɛw don u kun na, ka jɔgɔn ka finiw don walima ka u jɔsi jɔgɔn ka serewetiw la, fo ni o ye a sɔrɔ aw ye nin fən kofɔlen ninnu ko fɔlɔ.
- Aw kana sigi ni den in ye, aw be a furake joona.

16 Nɔ jemani jemaniw jeda ni farikolo tɔ la

Nɔ jemani jemanniw minnu be to ka bɔ denmisew ni balikuw kan, u disi, ni u kɔ la, olu sababu ye banakise ye min be wele ko bugun. Farafegemani be se ka da nɔ jeman in bɔyɔrɔ la, o te mɔgɔ ŋɛnɛ wa fana basi te.

16.1 A furakecogo

- Aw be kiribi dɔoni ni jiridentulu caman dilan jɔgɔn fe, ka o mu a yɔrɔ la don o don fo ka nɔ ninnu tunu. Walima aw be banakisefagatulu dɔ mu a la (gafe je 371)
- Tiyosulifati kɔkɔma (*thiosulfate de sodium*) ye a fura jumanba ye (fura in be se ka sɔrɔ fototalaw ni tubabubagamafenfeerelaw bolo). Aw be kutu kumbaba je 1ta fura in na ka o yeelen weri tilance ji la ka sɔrɔ ka o mu aw fari la. O kɔ, aw be kɔrimugu su winegiriji la ka o ke ka a yɔrɔ jɔsi.
- Walasa nɔ ninnu kana bɔ aw fari la tuguni, aw be segin nin waleya in kan tile 15 o tile 15.
 - Silifiri seleniyɔmulama (*sulfure de selenium*) (aw kolen kɔfɛ banakisefaga safine na). Aw be safine to aw fari la fo miniti 15. Aw be segin o kan don o don tile 15 kɔnɔ.



Nɔ jemanni werew be yen minnu be ye denmisew dafuruku la. A lamini finnen don ka teme bugun ta kan. O nɔ ninnu te bana ye, wa kojugu were te. A ka ca a la, ni denmisenni beka kɔrbaya, u be tunu u yere ma. Aw kana safine farimanw ke ka a ko, aw be tulu mu a la. Furakeli foyi were kun te.

Nin nɔ ninnu si sababu te jolidese ye. Witamini ni fangasɔrfuraw tali te u latunu fari la. Nɔ minnu be bɔ dafuruku dɔrɔn na, kun te olu furakeli la.

Aw ye aw janto nin na: Tuma dɔw la, nɔ jemanw bɔli ye kuna taamasijɛ ye (aw ye gafe je 191 laje).

Nɔ jemanw minnu be kuna kofɔ, olu je te je kɔsebe, ani fana, a be se ka ke u te mɔgɔ dimi hali ni aw ye pengili turu u la. Ni kuna ye aw ka sigida bana ye, aw be taa denmisenni laje dɔgɔtɔrɔso la ni kuna te a la.



17 Nøjemanbɔ (tege, kan ni jeda la)



A ka ca a la, nøjeman minnu be bɔ mɔgɔ tege la, senw, jeda walima fari yɔrɔ werew la, tile be sigi minnu kan, olu sababu ye fen nafama dɔ ntanya ye wolo la. Tumadɔw la, mɔgɔ be a sɔrɔ i mansaw fe, nka bana tɛ. A be i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ka kunsigi jeya. Fura takun te o la, nka a yɔrɔw ka kan ka datugu ni fini ye walima ka tulu mu u la, zenki ɔkisidi (zin oxide) be min na tile kana u jeni. Ani fana tulu kerènkerennen minnu be wolo jɛ jɛ, olu muni be se ka a to nɔ jeman in te kɔlɔsi kɔsɛbɛ.

Aw ye aw janto a la: Aw kana nin nɔ jeman in ni kuna ta ke kelen ye, ale jɛ te jɛ kɔsɛbɛ ani fana ni mɔgɔ magara a la, i te a dɔn.

Bana dɔw be se ka nɔ jeman bila mɔgɔ la min ni nɔ jeman were bɔlen don. Bana min be bugun da wolo la, o fana be se ka nɔ jeman bila mɔgɔ la (aw ye *Tinea versicolor* lajɛ gafe jɛ fankelen na)

Denmisenni wolo yɔrɔ dɔ tigeli ani a kunsigi jneyelemani, olu sababu be se ka ke balodese jugumanba ye (balodese jugumanba gafe jɛ 113, walima balodese min be dankari ke wolo la, gafe jɛ 208).

18 Kɔnɔmayaafari

Kɔnɔmaya kɔnɔ nɔ fiman lankirilama be bɔ muso jeda, a sin ani a bara kɔrɔla la. A be tunu jiginni kɔfɛ, nga a be se ka ke a te tunu fana. O nɔ ninnu te bana kofɔ kuma te fanga dɔgɔya ma. Kun te u furakeli la.

19 Balodese min be dankari ke wolo la ani wololabana were minnu be sɔrɔ balodese fe

Nin bana in be sɔrɔ balodese fe, a be fijɛ bila wolo la. Bana in be mɔgɔw sɔrɔ minnu ka dumuni fanba ye sumamugu jemanw ye (kerènkerennenyalà kaba) ka a sɔrɔ fen werew te fara a kan, i n'a fɔ: Sogo, shefan, yiridenw ani nakɔfen kenew

19.1 A taamasijew

Ni bana in bε baliku la, a wolo bε ja i n'a fo a jeninen don, sango tile bε sigi yoro minnu kan:

Bolow



Tən ani
senkalaw

Ni a bε denmisenni na, nofinman dəw bε ye a senkala la. Tumadəw la, a senw bε funu.



Joli misenni
walima
nofiman

walima
senkalaw fununi.

Ni nin lahalayaw bε yen, tuma dəw la, i bε a sərə balodəsə taamasijew werew fana be ke yen: kənəfunu, joli daku fila la, joli nen na, fanga dəgəya, dumunikebaliya, o ni a jəgəna werew (aw ye sigida 11 laje, gafe ne 112 ni 113).

Denw ka balodəsə (gafe ne 166 laje) ye bana ye min bε sərə dumuni dafalen dunbaliya fe (sogo, nənə shə). A bε wolo ja ka a ne fin, ka a foolo bə i n'a fo a jeninen don. A bε ji sigi kənəbara ni senw wolo kərə.

19.2 A furakəcogo

- Dumuni nafama dunnedde bε balodəsə kele. Don o don məgə ka kan ka a laje ka shə, sogo, jəgə, shefan, foromazi, nənə, jiridenw ni nakəfenw dun.
- Balodəsə jugumanba ni a suguya werew la, witaminiw tali bε se ka dəmə ke, nka dumuni dafalen dunnedde nafa ka bon kəsəbe. Witamini B hake ka kan ka caya aw ka witamini suguya tataw la, kərenkərennenyala niyasini (*niacin*). Sunbala, datu, ani nənəkumu ye witamini B juman ye.



Sani aw ka
dumuni ke ka
aw fa

Ni aw ye
dumu ke ka
aw fa



Funu ni nōfiman min bε ni cεni senkala
ni a sentege la, o sababu ye dumuni
nafama dunbaliya ye. A ka dumuni
fanba tun ye kaba ye, a tun tε dumuni
vitaminima fosi dun.

Dögökun kelen kofe, a ye shɔ ni
shefan fara kaba kan, sen funu
jiginna, nōfinmanw fana bεε bεka
tunu.



Nin muso in senkala wolo jali sababu
ye balodεsε ye. O fana bε sɔrɔ dumuni
dafalen dunbaliya fε (aw ye gafe nε
208 laje).

20 Goroniw

Goroni caman bē yen, sango ni a bē denmisenni na, olu bē tunu u yere ma san 3 walima san 5 kōfē. U bē se ka bō sentege kōnōna fana na dimi bē minnu na tuma dō la. (u bē ke i n'a fō kabakisew (aw ye a lajé duguma.)



20.1 A furakēcogo

- Tuma dōw la farafinfura ka ji a ma kōsebe; nka aw kana farafinfura farimanw walima kumumanw ke ka a furakē, ka da a kan o fura ninnu jenininc̄ dimi ka bon ka temē goroni ka tōrō yere kan.
- Dōgōtōrow be se ka sen sanfe ta opere ka a labō, nka o dimi ka bon kojugu. Sani o cē, aw bē se ka furakē ni joli tuluni ye, kōkō ni kumu 10% ka se 50% ma be min na (*vaseline salicylée de 10% à 50 %*). Aw bē o mu a la ka a meleke ni bandi ye.
- Ni goroni bōra ceya, musoya walima banakōtaayōrō la, aw ye gafe jn̄e 402 lajé.

21 Sennakuru

Kuru don min bē bō sen na, a bē sōrō samara walima senkōniw jōsili fe jōgōn na. A bē se ka mōgō dimi kōsebe.

21.1 A furakēcogo


- Aw bē samara don min te jōsi kuru in na.
- Aw bē kuru ninnu tige dōcōni dōcōni i n'a fō ja in bē a jira cogomin.

Aw bē aw sen bila jiwołokjén na miniti
15 kōnō.

Aw bē kuru danyōrō
jateminé ka sōrō ka
wolo jalén bō a la.



Aw bē finimugu walima kōrimugu da
kuru lamini na walasa a kana jōsi
samara la walima senkōniw kana jōsi
jōgōn na. Aw bē sen walima senkōni
meleke ni finimugu magaman ye, o
kō, aw bē finimugu tige kuru lamini na.



kōrimugu
kariton

22Kuruw ni nɔfimanw

Tuma dɔw la kurukuru be bɔ denmisennamɔgɔw jɛda, u disi walima u kɔ la, kerenkərennenya la ni tulu ka ca u wolo la. Kurukuruw nukun be jeya, ne walima nɔgɔ fiman be se ka ke u la. Tuma dɔw la u bee be ke jolimisenni ye ka bonya.



22.1 A furakəcogo

- Aw be aw jɛda ko ni safine ni jikalan ye sijɛ 2 tile kɔnɔ.
- Aw be aw kungolo ko tile 2 o tile 2, ni o ka nɔgɔ aw ma.
- Aw be dumuni nafama dun, ka ji caman min, ka sunɔgɔ ka jɛ.
- Tuma dɔw la, ka kurukurumayɔrɔ ninnu jɔ tile kɔrɔ, o ka fis a ma; nka tuma dɔw la fana o be se ka a juguya.
- Aw kana mutulu walima kunsigilatulu mu a la, olu ma ji a ma.
- Aw da tuma, aw be aw jɛda jɔsi ni alikɔli ni kiribi (*sulfure*) nagaminen ye (aw be alikɔli hake caya ni kiribi hake ye).
- Ni a jugumanba don, sumuniw be a la fo ka a ke furakəcogo kofɔlen in teka a nɔgɔya, aw be tetarasikilini (*tetracycline*) ta (furaforokoni 4 tile 3 kɔnɔ, o kɔ forokoni 1 ka se 2 ma don o don, tuma dɔw la kalo damadɔ kɔnɔ).
- Aw kana tulufarimanw mu a la abada (aw ye gafe jɛ 538 lajɛ).



23Wololakanseri

Wololakanseri ka ca mɔgɔw farilajew de la, a be fariyɔrɔw minɛ, tile be sigi minnu kan ka caya:



Wololakanseri suguya ka ca. A min be mɔgɔw minɛ ka caya, o de ye kurumisenlama ye min be to ka bonya inccɔp inccɔni.

A ca a la wololakanseri farati man bon ni a furakera a tuma na. A caman be opere. Ni joli basigilen be aw la, o be se ka ke wololakanseri ye, aw be taa keneyabaarakela do fe yen. Ni goroni walima kuru were be aw la, ni aw ye a ye u beka yelema cogo were la, aw be taa aw yere laje dögötöröso la.

Walasa ka wololakanseri kele, mögö farilajew (kerenkerenneyala yefukew) ka kan ka u yere tanga tile ma, u ka kan ka fugulan don tuma bëe. Wololakanseri delila ka mögö minnu mine, ni o tigilamögöw ka baara ye tileköröbaara ye, u kan ka u yere tanga tile ma ni munitulu kerenkerennenw ye (*crème solaire*), i n'a fo zengi ökisidi (zinc oxide) a da ka nögö wa a ka ji fana.

24 Wololasögösögönije walima genegene

Banakise min be sögösögönije bila mögö la, o kelen de ye wololabanamisenni caman sababu ye, i n'a fo:

kuruw

joli basigilenw

wolobösi

goro kunbabaw




A ka ca a la nin bana ninnu be don mögö farikolo la dööni dööni ka sörö ka u basigi san caman.

Tuma döw, la sögösögönije be genegenew juguya, a ka ca a la minnu be tön na, kamankun ni kan ce kolo min be yen o kofetaw walima kan yere sanfe. Genegenew be bonya, ka ci ka u ne bɔ, ka datugu ka waati ke, ka tila ka ci ka ne bɔ tuguni. Nka a ka ca a la dimi te u la.



sögösögönije
banakise,
genegenew woro
la walima kan na



U te i n'a fo an ye genegene minnu ye gafe je 137 la ni olu sababu ye kungololajoli, kankononadimi walima jindimi ye. Tuma döw sögösögönije taamasijne werew be ke banabagatö la (fasali, dumunikebaliya, wulafe farikalaya).

24.1 A furakcogo

Ni joli don, bɔsili walima genegene min teka kəneya, aw bε taa aw yere laje dɔgɔtɔrɔsɔ la joona. Segesegeli bε se ka kε walasa ka bana kunw dɔn. Wololasɔgɔsɔgɔnije ni sɔgɔsɔgɔnije yere furakcogo bεe ye kelen ye (aw ye seben ne 269 laje). Walasa bana kana segin kɔ, aw bε fura ta waatijan bana keneyalen kɔfε. Aw bε dɔgɔtɔrɔ ka ladilikanw matarafa.

25Funubana ni kεn cayali mɔgɔ fari la

Funubana ye bana ye min ka jugu kɔsebe, a taamasije ye kurukuru finman ye, kurukuru minnu bε funu, u nɔ bε bɔ wa u ka teli ka farikolo fan tɔ lasɔrɔ joona kerenerennenyala, nɛda. A ka ca a la genegene, farigan ani nene bε kε a senkɔrɔ.

Kεn cayali fana ye bana juguba ye, farikololabana don min bε se ka fari fan bεe lasɔrɔ. A ka ca a la, a bε sɔrɔ fari tigeli fe. A joli ka jugu wa a kεredaw lafinnen don ka temε funubana taw kan.

25.1 A furakcogo

Funubana ni kencayabana bεe furakeli ka kan ka damine joona. Aw bε banakisefagalant ta: peniselini furakisε kise kelen 400 ta sijε 4 tile kɔnɔ, ni a ka jugu kɔsebe, aw bε a pikiri miligaramu 800 kε tile o tile (aw ye seben ne 352 laje). Aw bε temε ni banakisefagalant tali ye fo tile 2 bana bannen kɔfε. Aw bε bandi nɔrɔ a la ani ka asipirini ta walasa ka a dimi mada.

26Kelebe

Ale ye joli jugumanba ye. A joli bε to ka jijeman walima ji kalankalannen dɔ bɔ wa a kasa ka go. Tuma dɔ la a bε kε i n'a fo kurukuruniw bε jolida laminiw na wa a bε kε i n'a fo fijε bε olu kɔnɔ.

Joli in bε damine leri 6 walima tile 3 a tigi joginnen kɔfε. A bε juguya joona wa ni a ma furakε a waati la, a tigi bε se ka sa tile damadɔ kɔfε.

26.1 A furakcogo

- Aw bε joli dayεlε ka ne. Aw bε a ko ji wɔlɔkɔlen ni safinε na. Aw bε a kεredaw sogosu tige ka bɔ yen. Ni aw bε se, aw bε joli sananko ni jisanuman ye leri 2 o leri 2.
- Aw bε peniselini 1000000 pikiri kε a tigi la leri 3 o leri 3 walima 2.000.000 sijε 4 tile o tile.
- Aw bε joli dayεlεlen to walasa fijε ka a fili. Ola aw bε taa ni a tigi ye dɔgɔtɔrɔsola joona


27 Farilajoli min be sɔrɔ joli bolicogo jugu fe

Farilajoli walima joli belebelebebaw walima joli dayeelen sɔrɔ sababu ka ca (aw ye seben je 20 laje). O de la, nin jolibwa walima kelebe basigilen ninnu be bo mɔgɔkɔrbaw senkuru la, kerenkerennenya, jolisiraci be muso minnu na. A ka ca a la, u be sɔrɔ joli bolicogo jugu fe fari la. Joli basigilenw don wa u be se ka bonya. Kelebe keredaw je be fin, u be menemene wa u ka magan. Waati dɔw la, a tigi sen be funu.



27.1 A furakcogo

- Lafijeboli nafa ka bon a furakeli la.
- A ka fisa ka sen da fen do sanfe. Aw be aw da ka aw sen da kunkɔrdonan sanfe. Tile fe, aw be to ka aw da ka aw lafijε. Taama ka ji banabagato ma, nka a man kan ka a jo ka men wa a man kan ka a sen da fen do sanfe ka a sigilen to.
- Aw be bandi su kɔkjɔ wɔlɔkɔlen na ka o da a kan: aw be kutu fitini je 1 kɔkɔ ke ji wulilen litiri 1 na. O kɔfe, aw be a siri ni bandi sanuman do ye.
 - Ni joli ka jugu, aw be to ka a ko ni perimanganatji ye (aw be furakisε 1 ke ji litiri 1 na, aw ye seben je 538) laje.
 - Ni joli kora ka je, aw be tulu okisidi zinkima (*pommade à l'oxyde de zinc*) mu a la ka a bila fijε na.
 - ◆ Walasa joli ka keneya joona, a ka fisa kɔsebe a tigi ka dumuni nafamaw dun.
 - ◆ Ni joli keneyara, aw be bandi meleke a la. Aw kana to fen ka yɔrɔ sɔrɔ, barisa hali birintili fitini be se ka ke joli kura were ye.



Walasa ka aw tanga joli sɔrɔli ma, aw ye kurukuruniw furake joona.

28 Joli minnu be bo banabagato la ka a sababu ke yelembaliya ye dilan kan

Ni banabagato te yelema dilan kan, joli ninnu be bo a la kerenkerennenya la mɔgɔkɔrɔba minnu fanga dɔgɔyalen don. Nin joli ninnu be bo kolomayɔrɔ de la banabagato fanga be digi yɔrɔ minnu kan: solokolo la, kɔ la, nɔnkonw na ani senw na.



28.1 Yeretangacogo o joliw ma

- Aw bε to ka banabagatɔ yelema yelema waati bε: ka a da a kɔ kan, a kɔnɔ kan, ani a kerew kan.
- Aw bε to ka a tigi ko don o don, ka tulu mu a la.
- Aw bε to ka dara girinman dɔ da dilan kan; ka to ka u falen don o don ni u nogora.
- Aw kana a tigi dalen to dara njiginen kan.
- Aw bε kunkɔrɔdonnan don banabagatɔ kɔrɔ, o bε a to a tigi wolo te bɔsi. Aw bε to ka u bilayɔrɔw falen waati bε.



- Aw bε a tigi labalo ka jε. Ni a te dumuni ke ka jε, witamini fangamaw ani joliseginfuraw bε se ka di a ma walasa a ka fanga sɔrɔ (aw bε seben jε __ laje).
- Bana basigilen juguman bε denmisenni min na, o ba ka kan ka to ka a da a sen kan waati dɔw la.

28.2 A furakɛcogo

- Aw bε bilasiralikan kofɔlen ninnu bato walasa ka aw kisi joli ninnu ma.
- Aw bε kɔkɔ dɔɔni ke jiwołɔkɔlen na ka joli ko ni o ye, walima jisanuman walima ni jolikofura ye min bε wele ko dakin. Aw bε nin fura 3 ninnu bɔ jɔgɔn kɔrɔ. Aw bε furakeli ke ni bandi sunuman ye.
- Aw bε joliw ko ni jiwołɔkɔlen ni safine ye, sijε 3 tile kɔnɔ.
- Aw bε sogosu bε yen joli da la ka sɔrɔ ka a ko ni jiwołɔkɔlen ye.
- Walasa ka joli juguyali bali, aw bε di walima sukaro da a la. (di ni sukaro sɔrɔ ka di.) A ka fisar ka joli in ko don o don sijε 2 tile kɔnɔ, ka tila ka di walima sukaro were da a la. Aw bε joli ko ka a suniya, ka a ji ja sani aw ka di walima sukaro da a la, ni o te, a be juguya.

29 Denyereniw ka wololabanaw

29.1 Fari bilenni (bobara bilenni)

Nobilenman minnu be bo denfitini woro kɔrɔla la walima u bobaraw la, o be se ka sɔrɔ jiegene marali fe kusi walima dilan na.



A lankolon ka fisa

A furakcogo:

- Aw be den ko don o don ji wɔlɔkɔlen na ni safine ye. Walasa ka den fari tanga bilenni ma, **aw be a lankolon to fiye na.**

Ayi



Awɔ



- Ni aw ye kusi kota don den na, aw ka kan ka falen falen tuma bɛ; ni aw ye kusi ko, aw be a sanako ji winegirima na.
- A ka fisa aw kana puturu ke den ka kusi la barisa o be se ka den jenjeni, nka ni aw be a ke a la aw be a to bɔsili in ka ban.

29.2 Sana


Olu ye sana jeman ye min be bo den kunkolo la, nka a be bo den ten, jekankun na, bonbonkun, nu ani tulow la. Waati dɔw la a yɔrɔ be bilen wa a be mɔgɔ ɳɛjɛ. Sana min be bo den na, o caman be sɔrɔ den kunkolo saniyabaliya fe walima fugulan donni a kun na. Nin bana in ye sida banatɔw ka geleyabaw do ye.

A furakcogo:

- Aw ye denw kungolo ko don o don. Banakisefagasafine ka ji a ma, nka a ca a la safine werew fana ka ji (aw ye seben ne 370 laje).
- Aw be kungolo tereke kosebe walasa ka a sanaw bee wuli. Walasa ka u wulili nɔgɔya, aw be se ka sereweti dɔ su jiwlɔkɔlen na, ka a datugu ni o ye, walima ka tulu wazelini mu a la su bɛ.

Ayi


Awo



Ni joli be den kun na, aw kana fugulan don walima musɔrɔ siri a la abada, barisa o be a keneya goya.

- Aw be a kungolo lankolon to, aw kana fugulan don.
- Ni aw ye a ye ko joli bɛka nɛ ta, aw be o furakɛ (aw ye foroforo yɔrɔ laje seben ne 298).

30Foroforo (nobilenniw)



30.1 A taamasiñew

Denfitiniw na, a be ke nɔw ye u dafurukuw la. Tuma dɔw la a be bɔ bolo ni tegɛw la. Kurukurumiseni be ke o nɔ ninnu senkɔrɔ minnu be ci joona ka ji bɔ wa u kasa fana be bɔ. U be mɔgɔ ñɛjɛ kɔsebe.

A ka ca a la, denkɔrɔbaw ni mɔgɔkɔrɔbaw ka foroforo te ci wa u ka teli ka ke nɔnkɔnku ni kumberekurudaw de la.

Bana te, nka faritanabana de don.


30.2 A furakɛcogo

- Aw be bandi njiginjisuma na ka o da a la.
- Ni joli ye nɛ ta, aw be a furakɛ i n'a fɔ aw be foroforo furakɛ cogo min na (aw ye seben ne 202 laje).
- Aw be a to tile ka a yɔrɔ ninnu sɔrɔ.
- A dɔw la, aw be tulufarimanw mu a la waati ni waati. Nka farati be olu la. Aw be aw jija joli kana juguya. A ka fisaw ka dɔgɔtɔrɔ dɔ ka hakilina jini (aw ye seben ne 538 laje.)

31 Foroforo basigilen

A taamasijew

- Nō kunbaba bileman don ne be min na ni u be meneme. A ka ca a la u be bō yōrōw la minnu taamasijenen don nin ja in kan.
- Nin fen in be men sen na walima a be se ka taa ni ka segin ke mōgō la. Bana te wa a man jugu fana.



31.1 A furakēcogo

- A ka fisa ka to ka bō tile kōrō tuma dōw la.
- A ka fisa ka to ka i ko kōkōji la waati ni waati.
- Aw ka kan ka dōgōtōrō jininka furaw ka cogoya la sani aw ka u ta. A furakeli ka kan ka men sen na.

